

A. Ang Panagbangi:

❖ Ang Pagsimba.

- Ang langitnong mga binuhat nagsimba sa Dios alang sa iyang gahum sa paglalang (Pin. 4:11; Job 38:6-7).
- Sa iyang bahin, si Satanas nagtinguha nga maangkon ang pagsimba sa kalibotan uban sa “mga mananap” diin iyang gihatagan ug gahom sa “pagbuhat” ug usa ka larawan nga pinaagi niini siya makadawat ug unibersal nga pagsimba (Pin. 13:2, 4, 14-15).
- Dili ikatingala nga ang Igpapahulay mao ang punto sa kontrobersiya sa maong mga panahon. Kadtong “nagtuman sa mga sugo sa Diyos ug sa pagtuo kang Jesus” (Pin. 14:12) nagsimba Kaniya sa adlaw nga naghandom sa Iyang Paglalang.

❖ Ang dili pagtugot.

- Ang atong pakigbisog dili pisikal, kondili espirituhanon (Efe. 6:12). Wala kita mogamit ug pisikal nga hinagiban, kondili espirituhanon (2Co. 10:3-5). Apan, ang kaaway dili magpanuko sa paggamit sa pisikal nga mga hinagiban batok kanato.
- Dili kawang nga adunay “kaalautan” alang sa mga matuuhon, tungod sa mabangis nga pag-atake ni Satanas batok sa matinumang simbahan (Pin. 12:12). Alang niya, balido ang bisan unsang hinagiban.
 - 1) Siya nagtintal kanato pinaagi sa atong mga hilig (Santiago 1:14)
 - 2) Iya kitang gikombsir pinaagig mga malimbungon (2Co. 4:3-4)
 - 3) Paggamit ug suod nga mga tawo (Mat. 10:34-36)
 - 4) Siya naghampak ug naghulga (Mga Buhat 5:40)
 - 5) Paggamit ug grabeng kapintasan (Juan 16:2).)
- This is how he has acted in history, and this is how his last attack will be: deceptions and subtleties (Rev. 13:13-14); imposition of economic sanctions (Rev. 13:16-17); decree of death for those who do not worship him (Rev. 13:15).

B. Ang Kaaway:

❖ Ang Trono Sa Dragon.

- Ang dragon giila nga si Satanas (Pin. 12:9), samtang ang mananap, nga pinaagi niini iyang gigamit ang iyang gahom, giila nga mao ang ikaupat nga mananap sa Daniel 7.
- Ang Pinadayag 13 maoy gipalapad nga katin-awan sa kapitulo 12. Nagsugod kini human sa pagsulay sa pagpatay kang Jesus, ug sa iyang pagkayab sa langit (Pin. 12:3-5). Ang unang mga bersikulo nagpalapad sa pag-atake sa simbahan sulod sa 1,260 ka tuig, samtang ang uban nagpunting sa mga panghitabo nga nahitabo human sa kasuko sa dragon (Pin. 12:17).
- Sa hinayhinay, ang sekta sa Roma gibilin sa mga kamot sa simbahan, nga nakaangkon sa politikanhong gahum nga nagtugot niini nga mahimong mapasipalahon nga gahum nga naglutos sa matinud-anon nga simbahan (Pin. 13:4-8).

❖ Samad nga Naayo.

- Human sa mga siglo sa paggamit sa gahom niini sa “pagdala ngadto sa pagkabihag” ug sa “pagpatay pinaagi sa espada” (Pin. 13:10), ang Romanong Simbahan mismo gidala ngadto sa pagkabihag ug nag-antos ug “makapatay nga samad” (Pin. 13:3).
- Bisan tuod ang Santo Papa nagpadayon sa pagpanag-iya sa Papal States hangtod sa 1870, sa kataposan nawala niya ang tanan niyang teritoryo sa dihang namugna ang Gingharian sa Italya.
- Niadtong 1929, ang Vatican City giila ingong independenteng estado. Nagsugod na pag-ayo ang samad. Ug unsa ang mahitabo gikan karon?
- Sa pagbukas sa kataposang mga panghitabo, pangitaon ang usa ka lider sa kalibotan nga mosugyot ug mga solusyon sa global nga krisis. Lakip sa pakete sa mga solusyon nga gitanyag sa Papado iapil ang Domingo nga pagpahulay isip lig-on nga punto alang sa panaghiusa sa mga pamilya, katawhan ug nasud..

❖ Codero ug Dragon.

- Ang unang mananap mibangon gikan sa pagkadunot sa Simbahan nga gitukod ni Jesus. Sa dihang siya nakadawat sa samad, si Satanas nangita og “bakak nga propeta” nga mopuli kaniya ug motabang kaniya sa pag-ayo (Pin. 13:11; 16:13). Sa makausa pa, nakit-an niya ang iyang kaalyado gikan sa usa ka nasud nga mitumaw base sa putli nga mga prinsipyo sa Kristiyanismo: North America.
- Nagsugod siya pinaagi sa pagsundog kang Jesus (ang Kordero). Kini usa ka republika nga nasud (walay mga hari, walay mga korona), ug gibase sa panagbulag sa duha ka gahum (mga sungay): ang sibil ug ang relihiyoso.

- Ingong unang gahom sa kalibotan, nagsugod na kini sa pagsulti sama sa usa ka dragon. Sa dili madugay siya magsugod sa paghimo og mga balaod bahin sa relihiyosong mga butang nga, nga nagsuporta sa Papado, maghimo ug “larawan sa mananap” (Pin. 13:12-14).